L Number	Hits	Search Text	DB	Time stamp
1	273	712/220.ccls.	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 09:33
2	41211	(termination or end or finish$3) near3 (iterations$1 or loop$2)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 09:35
3	51566	(termination or end$3 or finish$3) near3 (iterations$1 or loop$2)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 09:37
4	0	(speculat$5 or predict$3 or guess$3) near3 ("not" adj taken)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 09:38
5	2143	(speculat$5 or predict$3 or guess$3) near3 (taken)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 09:39
6	79	((termination or end$3 or finish$3) near3 (iterations$1 or loop$2)) and ((speculat$5 or predict$3 or guess$3) near3 (taken))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 10:03
7	0	"not" adj taken	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 10:04
8	413	no$1 adj taken	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 10:04
9	2151646	noa or nob or noc or nod or noe or nof or nog or noh or noi or noj or nok or nol or nom or non or noo or nop or noq or nor or nos nou or nov or now or nox or noy or noz	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 10:07
10	54	(no$1 adj taken) not (noa or nob or noc or nod or noe or nof or nog or noh or noi or noj or nok or nol or nom or non or noo or nop or noq or nor or nos nou or nov or now or nox or noy or noz)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 11:00
11	164	static$5 adj predict$3	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 11:01
12	58	taken with (static$5 adj predict$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 11:01
13	56	decod$3 and (taken with (static$5 adj predict$3))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 11:25
14	4	decod$3 and (taken with (static$5 adj predict$3)) and microinstruction$1	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:10
15	53631	signal$5 near3 complet$3	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:12
16	483	loop$3 near3 (signal$5 near3 complet$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:11
17	1	forward$3 with (loop$3 near3 (signal$5 near3 complet$3))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:11
18	7876	forward$3 near3 complet$3	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:13
19	473939	loop$3 or (backward adj branch$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:13
21	4	predict$3 and ((forward$3 near3 complet$3) with (loop$3 or (backward adj branch$3)))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:13
20	79	(forward$3 near3 complet$3) with (loop$3 or (backward adj branch$3))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:21
22	7136	mark$3 near3 complet$3	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:23
23	288443	downstream	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:21
24	676	(mark$3 near3 complet$3) and downstream	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:22
25	22	(mark$3 near3 complet$3) with downstream	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:22
26	83	mark$3 near3 complet$3 near2 instruction$1	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:24
27	33	(loop$3 or (backward adj branch$3)) and (mark$3 near3 complet$3 near2 instruction$1)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:56
28	1434	status near3 tag$4	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 13:58
29	13	(loop$3 or branch$3) with (status near3 tag$4)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:16

30	5558	synchroniz$5 near3 (program$1 or thread$3 or task$1)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:06
31	13	tag$4 with (synchroniz$5 near3 (program$1 or thread$3 or task$1))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:10
32	71	(mark$3 near3 complet$3) and (synchroniz$5 near3 (program$1 or thread$3 or task$1))	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:13
33	7	I adj got adj here	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:15
34	281	barrier adj sync$12	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:15
35	5	(loop$3 or branch$3) and (I adj got adj here)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:25
36	67	4412303.uref.	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:30
37	26	execut$3 near3 (iteration or loop$3 or branch$3) near3 (past or after or extend$1) near3 (complet$1 or end$3)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:54
38	460	drain$3 near3 pipeline	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:54
39	10	floating adj point with (drain$3 near3 pipeline)	USPAT; US-PGPUB	2004/06/14 14:55